

The background image shows a computer monitor displaying a presentation slide. The slide has a dark blue header with the text "III PREDAVANJE" in white. Below the header, there is a large orange circle containing the number "1". The main content area of the slide has a light gray background and features the title "RAČUNOVODSTVENA NAČELA; RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA; PDV" in bold black capital letters. Below the title, the name "Prof. dr Ana Lalević-Filipović" is written in a smaller, italicized font.

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

POJAM I ZNAČAJ

- *Osnovna računovodstvena pravila inicirana računovodstvenom praksom i vremenom razvijana u računovodstvenoj teoriji...*
- ***Određuju koncepciju i osnovne karakteristike računovodstva..***
- *Pomažu u procjeni, bilježenju i izveštavanju o poslovnim aktivnostima..*
- **BITNO!**

Smjernice u obradi računovodstvenih podataka i interpretiranju tako proizašlih informacija!

PODJELA NAČELA..

- Dvostranog obuhvatanja poslovne promjene;
- Poslovne jedinice;
- Kontinuiteta poslovanja;
- Istorijskog troška;
- Uzročnosti;
- Vrijednosnog izražavanja;
- Opreznosti;

NAČELO DVOSTRUKOG OBUVATANJA POSLOVNE PROMJENE

I bilansna promjena (povećanje aktive i pasive)

- Dovode do **povećanja imovine (AKTIVE)**.., i istovremeno i za isti iznos do **smanjenja** nekog od oblika kapitala ili obaveza **(PASIVA)**;
- Primjer: Nabavljen je materija od dobavljača...

Aktiva (Duguje)	Bilans stanja	Pasiva (Potražuje)
(+) Povećanje jedne pozicije aktive	Povećanje jedne pozicije pasive (+)	
<i>Zbir bilansa se povećava</i>		

II bilansna promjena (smanjenje aktive i pasive)

- Dovode do **smanjenja imovine (AKTIVE)**.., i istovremeno i za isti iznos do **smanjenja** nekog od oblika kapitala ili obaveza **(PASIVA)**;
- Primjer: Isplata obaveze prema dobavljaču...

Aktiva (Duguje)	Bilans stanja	Pasiva (Potražuje)
(-) Smanjenje jedne pozicije aktive	Smanjenje jedne pozicije pasive (-)	
<i>Zbir bilansa se smanjuje</i>		

NAČELO DVOSTRUKOG OBUVATANJA POSLOVNE PROMJENE NASTAVAK...

III bilansna promjena (povećanje aktive i smanjenje aktive)

- Dovode do **povećanja imovine (AKTIVE)**.., i istovremeno i za isti iznos do **smanjenja** nekog od oblika imovine **(AKTIVA)**;
- Primjer: Iz blagajne novac je prebačen na tekući račun...

Aktiva (Duguje)	Bilans stanja	Pasiva (Potražuje)
(-) Smanjenje jedne pozicije aktive	Nema promjena u pasivi	
(+) Povećanje jedne pozicije aktive		
<i>Zbir bilansa nepromjenjen</i>		

IV bilansna promjena (povećanje pasive i smanjenje pasive)

- Dovode do **povećanja** nekog od oblika kapitala ili obaveza **(PASIVA)**.., i istovremeno i za isti iznos do **smanjenja** nekog od oblika kapitala ili obaveza **(PASIVA)**;
- Primjer: Izvršena je konverzija kratkoročnog u dugoročni kredit...

Aktiva (Duguje)	Bilans stanja	Pasiva (Potražuje)
Nema promjena u aktivi	(-) Smanjenje jedne pozicije pasive	
	(+) Povećanje jedne pozicije pasive	
<i>Zbir bilansa nepromjenjen</i>		

RAČUNOVODSTVENA NAČELA..NASTAVAK

NAČELO POSLOVNE JEDINICE

- *Preduzeće je samostalna cjelina, nezavisna od drugih preduzeća i vlasnika..*
- *Primjer:* ukoliko vlasnik preduzeća privatno posjeduje auto, to se taj auto ne uključuje u imovinu preduzeća..
- *Takođe, troškovi goriva, ulja...popravke ne spadaju u troškove poslovanja preduzeća*
- **napomena!**

Preduzeće prilikom izvještavanja o finansijskom položaju i uspješnosti poslovanja u poslovne knjige evidentira, odnosno u finansijske iskaze unosi samo one transakcije koje se na njega odnose, nezavisno o ličnim transakcijama vlasnika ili njegove lične imovine

NAČELO ISTORIJSKOG (STVARNOG) TROŠKA (načelo NV)

- Sve ekonomске promjene koje nastaju u toku životnog vijeka preduzeća u knjigovodstvu evidentirati i u bilansu iskazati u *visini izdataka učinjenih radi sticanja te transakcije...*
- *Primjer:* ako je za nabavku neke sirovine utrošeno **5.000€**, tada će se u poslovnim knjigama evidentirati *u toj vrijednosti*, nezavisno od toga koliko ta sirovina zaista vrijedi.
- *Prednost:* relativno lako se utvrđuje trošak nabavke..;
- *Nedostatak:* često ne prikazuje realnu vrijednost
- **FER VRIJEDNOST**

NAČELO KONTINUITETA POSLOVANJE

- *Preduzeće će nastaviti da posluje u budućnosti (going concern) te da neće znatno smanjivati obim poslovanja, odnosno pretpostavlja se da će poslovanje biti nastavljeno i u budućnosti čak i u slučaju da posluje sa gubitkom sve dok postoji vjerovatnoća ostvarivanja dobitka;*
- *Single venture-jednokratni poslovni poduhvati i kod tih preduzeća je moguće utvrditi **totalni (ukupni) rezultat**.*
- **Kontinuirano poslovanje kao i neophodnost kontrole tog poslovanja u kratkom vremenskom periodu zahtjeva utvrđivanje**
 - **periodičnog rezultata** (dio totalnog rezultata) u kraćim vremenskim intervalima...

- *Primjer ukupnog (totalnog) rezultata:* Kosta i Marta su za vrijeme ljetne sezone 2014. godine odlučili da realizuju poslovnu ideju koja se sastoji u izlaganju i prodavanju suvenira iz Crne Gore u Petrovcu. Za realizaciju navedenog poslovnog poduhvata, bilo je neophodno da unajme objekat i uređaje, uz želju da završetkom ljeta iznajmljeni poslovni prostor (trafiku) vrati vlasnicima. Prije pokretanja poslovanja bilo je neophodno da ulože **1.000€**. Na kraju ljeta, nakon što su svi poslovi dovršeni, Kosta i Marta su dobili natrag uloženih **1.000€** i još im je ostalo **1.500€**, što zapravo nije niješta drugo nego **dobit** po osnovu svog poslovanja (trafike). Pošto je u pitanju poslovni poduhvat koji je trajao samo za vrijeme sezone (nekoliko ljetnih mjeseci) ovaj rezultat (dobit od **1.500€**) za Kostu i Martu predstavlja **TOTALNI (UKUPNI) REZULTAT**.

PRIMJER...PERIODIČNOG FINANSIJSKOG REZULTATA

- **Primjer:** Kada bi Kosta i Marta umjesto trafike koja bi radila samo jednu sezonu 2014.godine, otvorili butik koja bi radio stalno (2014., 2015., 2015...itd.godine), njihov dobitak za određenu godinu se ne bi mogao izmjeriti kao razlika između dobijenog i potrošenog (uloženog) novca. Zapravo, desilo bi se da svi kupci koji su kupovali robu kod njih (posebno ukoliko postoji odloženo plaćanje-na rate), nijesu platili (izmirili svoje obaveze). Dakle, sve poslovne transakcije na kraju poslovne godine (obično, 31.decembar tekuće godine) nijesu dovedene do kraja. Stoga, da bi Kosta i Marta imali informaciju o tome da li su u toku određene poslovne godine pozitivno ili negativno poslovali, neophodno je da utvrđuju rezultat poslovanja u kratkim vremenskim periodima (mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje). Taj obračunati rezultat poslovanja se naziva **periodični finansijski rezultat**, i predstavlja segment (dio) ukupnog (totalnog) rezultata. Navedeni rezultat se obračunava tako što se od ostvarenih prihoda (od onoga što je prodato, ali ne mora da bude i naplaćeno) oduzmu rashodi (poslovni, finansijski ili ostali rashodi) koji su nastali u tom obračunskom periodu (mjесец, kvartal ili godina) za koji se obračunava rezultat poslovanja.
- **ZAKLJUČAK:** Uprava i druge zainteresovane strane, nijesu voljne da čekaju kraj životnog vjeka preduzeća, da bi znale kako ono posluje.
- **Stoga u većini preduzeća računovodstvena godina odgovara kalendarskoj godini, koja se zove i poslovna godina i započinje 1.januara tekuće godine i završava se 31.decembra tekuće godine.**
- **U tom kratkom vremenskom periodu, preduzeće koje posluje kontinuirano, utvrđuje (obračunava) periodični rezultat**

NAČELO VRIJEDNOSNOG IZRAŽAVANJE

- Sve ekonomske promjene koje nastaju u poslovanju preduzeća se iskazuju preko zajedničkog "imenitelja" **NOVCA (€)**
- **Primjer:** Kosta i Marta za potrebe otvaranja butika posjeduju 3.000€ u novcu, 200 kom. majica, 50 kom.suknji, 1 auto, 5000m² prostora u zgradama, i sl. Marta i Kosta nijesu u mogućnosti da znaju sa koliko vrijednosti imovine rasplažu, iz razloga što je u pitanju imovina koja se javlja u različitim oblicima, odnosno izražava u različitim mjernim jedinicima. Stoga, da bi bili u prilici da utvrde vrijednost imovine sa kojom raspolažu, neophodno je da ih iskažu preko zajedničkog imenitelja, tj. novca. Polazeći od toga, Marta i Kosta utvrđuju da raspolažu sa: 3.000€ u novcu; štirovinom čija je vrijednost 2.000€; autom u vrijednosti od 6.000€ i zgradom koja vrijedi 100.000€. Samo na taj način, navedene heterogene kategorije se mogu zbrojiti. Polazeći od navedenog, Marta i Kosta konstatuju da je ukupna imovina butika vrijednosni zbir svih navedenih stavki (3.000+2.000+6.000+100.000), odnosno da iznosi 111.000€.
- **Zaključak:** Uprkos staroj uzrečići da se jabuke i kruške ne mogu sabirati, ipak je moguće naći rješenje (kompromis) na način što se i jabuke i kruške izraže u novcu!


BITNO!

STABILNOST NOVČANE JEDINICE-kupovna osnaga nacionalne valute ostaje tokom obračunskog perioda nepromijenjena.

- **Primjer:** na početku obračunskog perioda (01.01.2014.) za 1.000€ možemo kupiti 500kg materijala, a da za tu istu svotu novca na kraju obračunskog perioda (31.12.2014.), možemo kupiti istu količinu materijala.
- MRS 15 i 29

NAČELO UZROČNOSTI

- Cilj: obračun (korektnog) realnijeg periodičnog rezultata!
- Koncept sučeljavanja rashoda s prihodima na osnovu "uzroka i posljedice" zove se NAČELO UZROČNOSTI!
- Napomena: rashodi nastaju zbog prihoda!
- Tokovi rentabiliteta (rashodi i prihodi) se ne poklapaju (kvantitativno i vremenski) sa novčanim tokovima (naplate (priliv novca) i isplate (odliv novca)) kod going concern preuzeća;
- Uzimaju se kao relevantni TOKOVI RENTABILITETA;



*U obračunskom periodu za koji se utvrđuje rezultat, treba zaračunati **sve prihode i rashode** koji su u njemu nastali, **bez obzira** da li su rashodi isplaćeni a prihodi naplaćeni.*

NAČELO OPREZNOSTI



- Zahtjev da se **imovina** preduzeća i obračunati **periodični rezultat oprezno** odmjere;
 - sprečava se precjenjivanje imovine, podcenjivanje obaveza i utvrđivanje precijenjenog periodičnog rezultata;
 - **MAKSIMA "NE ANTICIPIRATI DOBITAK ALI ANTICIPIRATI SVE GUBITKE"**
 - **PRAVILA:**
 - a) IMOVINA preduzeća se procjenjuje **NAJVIŠE** u visini NV, odnosno CK, pod uslovom da su ove dvije vrijednosti na dan bilansiranja **niže od tržišne vrijednosti**. Ukoliko to nije slučaj, onda treba procjenjivati i bilansirati po nižim, tržišnim vrijednostima;
 - b) OBAVEZE, procjenjivati **NAJMANJE** u visini NV, odnosno u visini obaveza iskazanih u poslovnim knjigama...
- c) **PRIHODI** se priznaju onda kada su **razumno sigurni (ali ne i objektivno mogući)** (princip realizacije), a potvrđeni su prodajom na tržištu;
- U septembru 2014. godine, Kosta je pristao da za potrebe butika kupi auto od "Toyota", kojeg će u isporučiti u januaru 2015. godine. Iako je to dobra vijest za "Toyotu", ipak je moguće da nešto pade naopako i da se prodaja ne ostvari. Stoga, "Toyota" neće priznati prihod od spomenute transakcije u 2014. godini, jer tada **nije objektivno siguran**, iako je **objektivno moguć**. Umjesto toga, kada bi automobil stvarno bio isporučen (predat "u ruke" Kostu) u 2015.godini, prihod bi se priznao u 2015. godini (nezavisno od toga što ga Kosta **nije platio**). Dakle, "Toyota" će evidentirati u svojim poslovnim knjigama prihod od prodaje onda kada isporuči fakturu i automobil Kosti, bez obzira što će ga Kosta (vjerovalno) kasnije platiti.
 - **ZAKLJUČAK:** Načelo opreznosti ZAHTIJEVA da se prihodi ne bilježe, tj. NE PRIZNAJU sve dok se automobil stvarno ne isporuči, nezavisno od toga kada će prihod biti naplaćen. (princip fakturisane realizacije)

NASTAVAK...

- d) **RASHODI** se priznaju onda kada su **razumno mogući** (princip impariteta);
- **Primjer:** U septembru 2014.godine provalnici su iz butika OD „MAK“ ukrali robu u vrijednosti od 200€. Postoji mogućnost pronalaska i vraćanja robe, ali takođe i mogućnost da je zauvijek nestala. Ukoliko je ovo drugo u pitanju, nastaje rashod za butik „MAK“. Dakle, ako pretpostavimo da sve do početka 2015. godine nije objektivno sigurno da je roba iz butika zauvijek nestala, to bi knjigovođa koji vodi poslovne knjige butika „MAK“ trebao da prizna (evidentira) rashod u 2014.godini, jer je moguće da je nastao (ali nije sigurno!).
 - **Zaključak:** Načelo opreznosti ZAHTIJEVA priznanje rashoda u 2014. godini u kome je nastanak rashoda postao razumno moguć, a ne u 2015. godini u kome je rashod razumno siguran.

• **NAPOMENA!**

**RAČUNOVODSTVENA NAČELA ČINE TEMELJ,
TJ. POLAZNU OSNOVU ZA UTVRĐIVANJE
RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA**

ZAKLJUČAK

DA BI SE LAKŠE PRIMJENJIVALA,
RAČUNOVODSTVENA NAČELA SE UOBIČAJENO
DALJE RAZRAĐUJU KROZ **RAČUNOVODSTVENE
STANDARDE I ZAKONSKE PROPISE**

RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA

POJAM...

- Faktori: globalizacija, internacionalizacija...
- ✓ **PODRUČJE**- Vodenje poslovnih knjiga i računovodstveno izvještavanje, tj.sastavljanje finansijskih iskaza
- ✓ **CILJ**-Postizanje što veće računovodstvene jednoobraznosti i svodnosti, kako bi se dobijali vjerodostojni računovodstveni iskazi o finansijskom položaju preduzeća, njegovom rentabilitetu kao i zarađivačkoj sposobnosti

OBUHVATA...

- **Profesionalnu računovodstvenu regulativu;**
- **Zakonsku računovodstvenu regulativu;**
- **Internu računovodstvenu regulativu.**

PROFESIONALNA RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA (1) -MSFI/MRS-

- Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja/**MSFI** obuhvataju:
 - Međunarodne računovodstvene standarde (**MRS**)(29 Standarda (važeći))
 - Međunarodni standardi finansijskog izvještavanje (**MSFI**) (8 standarda važećih);
 - Tumačenja data od Komiteta za tumačenje MFI
- Detaljniju razradu pojedinih računovodstvenih načela u pogledu metoda obuhvata, računovodstvenog procesiranja i prezentiranja podataka i informacija;
- ✓ **ZADATAK**- Stvaranje podataka i informacije za uporedne analize i nesmetano poslovno komuniciranje;
- ✓ **Bitni datum i dešavanja:**
 - London 1973.godine -Komitet za MRS
 - 1977.godine-Pristup Međunarodnoj federaciji računovodstva
- ✓ **ZAKLJUČAK!**
 - ✓ **STVARANJE JEDINSTVENOG GLOBALNOG TRŽIŠTA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA!**
- -norme ponašanja i postupanja u profesionalnom radu i njihov osnovni smisao i svrha je da se **unaprijedi struka** posredstvom **unapređenja kvaliteta usluga i računovodstvenih informacija**;

PROFESIONALNA RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA (2)

-ETIČKI KODEKS ZA PROFESINALNE RAČUNOVOĐE-

- *Skup pravila, tj. skup normi moralnog karaktera koji regulišu ponašanje pripadnika određene profesije;*
- *FUNKCIJA-podsticanja na znanje, prosuđivanje, razmatranje pojedinačnog slučaja, sagledavanje profesionalnih teškoća i snalaženje u različitim situacijama...*
- **PRINCIPI:**
 - *Integritet;*
 - *Objektivnost;*
 - *Povjerljivost;*
 - *Profesionalno ponašanje...*

MRS 1-PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA

POJAM i CILJ...

- *osnova za prikazivanje (prezentovanje) finansijskih izvještaja opšte namjene privrednog subjekta.*
- *CILJ:*
 - *Obezbjedivanje uporedivosti kako sa finansijskim iskazima tog privrednog subjekta iz prethodnih perioda, tako i sa finansijskim iskazima ostalih privrednih subjekata.*

Šta Standard propisuje?

- Postavlja **globalne zahtjeve** u vezi sa prikazivanjem finansijskih iskaza;
- Daje smjernice u vezi sa njihovom strukturom;
- Postavlja **minimalne zahtjeve** u vezi sa sadržajem finansijskih iskaza.
- **Napomena:**
 - U CG izgled i detaljna sadržina obrazaca finansijskih iskaza, sem napomena, je propisano podzakonskim aktima...

ZAKONSKA RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA

POJAM...

- ***zakonodavac***, odnosno odgovarajući državni organi, nastoje da strogo obavezujuće i što konkretnije ***urede ukupnost računovodstva*** svih preduzeća, primarno s ciljem uspostavljanja jednoobraznosti i unificiranosti određenih segmentata računovodstva, kao i zaštite vlastitih ***interesa*** u osnivanju i postojanju preduzeća, ne ignorirajući pritom ni interes ostalih interesnih grupa i pojedinaca - stejkholdera.

ČIME SE OSTVARUJE NAVEDENO PRAVO...?

• ZAKONI:

- Zakon o privrednim društvima;
- Zakon o računovodstvu i reviziji
- ✖ Regulišu se uslovi i način vodenja poslovnih knjiga, sastavljanje i prezentacija finansijskih izvještaja...

• PODZAKONSKI AKTI:

- Pravilnik o kontnom okviru;
- Pravilnik o rokovima i načinu vršenja popisa...
- Uredbe...

INTERNA RAČUNOVODSTVENA REGULATIVA

POJAM...

- ✓ *s jedne strane, obezbijedi adekvatnu primjenu eksternih zakonskih i profesionalnih zahtjeva, a s druge strane, što je još važnije, da omogući uspješno uspostavljanje i funkcionisanje računovodstva preduzeća u kontekstu realizacije njegovih ekonomskih ciljeva i interesa prije svega internih stejkholdera u njemu - vlasnika, menadžera i izvršilaca!*
- ✓ ***BITNO:*** uspostavlja se od strane samog preduzeća

ČIME SE OSTVARUJE NAVEDENO PRAVO...?

- **PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU;**
- **PRAVILNIK O INTERNOJ KONTROLI;**
- Analitički kontni plan;
- Pravilnik o otpisu (amortizaciji) i rashodovanju osnovnih sredstava

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST PDV

PDV-POJAM I ISTORIJAT...

Istorijat....

- Najrasprostranjeniji oblik poreza na potrošnju...
- U Evropi 1962.godine...
- U Crnoj Gori:
 - Kraj decembra 2001.godine
 - 01.januara 2003;
 - Januar 2006-modifikacija Zakona o PDV
 - (19.juna 2013.godine) 30.juna 2013.godine-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u.

Pojam...

- ✓ porez koji se obračunava i plaća u svim fazama proizvodno-prometnog ciklusa, na način da se u svakoj fazi oporezuje samo iznos **DODATE** vrijednosti, koja se ostvari u toj fazi proizvodno-prometnog ciklusa!

PITANJE?

- Šta je DODATA vrijednost?
- Vrijednost koju proizvodač ili lice koje obavlja trgovinu ili pruža usluge, **DODAJE PRIJE** nego što **proizvede???**/prodaja proizvod ili izvrši uslugu

POREZ NA PROMET U MALOPRODAJI/PDV

RAZLIKE

NAČIN OBRAČUNAVANJA!

Jednofazni..krug poreskih obaveznika je sveden na fazu maloprodaje, i naplata je nakon realizacije kod krajnjih kupaca (**porez na promet...)**;

SLIČNOST

sadržina je ista!

Višefazni.. Naplata najvećeg dijela poreza se realizuje prije maloprodajne faze (**PDV**)

FAZA OPOREZIVANJA	DODATA VRLJEDNOST	STOPA PDV	PLAĆENI POREZ	CIJENA BEZ POREZA	STOPA	PLAĆENI POREZ
PROIZVODNJA	3000	19%	570	-	-	-
TRGOV.NA VELIKO	1000	19%	170	-	-	-
TRGOV.NA MALO	1000	19%	170	5000	19%	850
UKUPNO	5000	-	850	5000	-	850

TEHNIKE NAPLATE!

Suspenzivni karakter (teret poreza snosi samo krajnji kupac...)!(**porez na promet...**)

Sistem kredita (svi učesnici u proizvodno-prometno ciklusu snose teret poreza)!(**PDV**)

NAČELA I PREDMET OPOREZIVANJA..

NAČELA...

- ✓ Načelo porijekla
 - ✓ obračun i naplata PDV-a za dobra koja su **proizvedena** u zemljama....;
- ✓ Načelo odredišta
 - ✓ obračun i naplata PDV-a na **mjestu** gdje se **troše** dobra....;.

PREDMET OPOREZIVANJA....

- *Promet dobara i usluga koji poreski obveznik u okviru svoje djelatnosti obavlja uz nadoknadu;*
- *Sva uvezena dobra u RCG.*

PORESKI OBVEZNIK

POJAM I STATUS...

- **svako lice (pravno ili fizičko) koje samostalno obavlja promet dobara i usluga ili izvozi dobra, u okviru obavljanja svoje djelatnosti...**
- Oporezivi promet proizvoda i usluga je $>18.000\text{€}$
- Moraju da izvrše PDV registraciju i izdaju PDV račune

DUŽNOSTI...

1. Izdavanje računa dr poreskom obvezniku koji MORA da posjeduje sve neophodne attribute;
2. Obračunava i plaća PDV;
3. Vodi evidenciju u skladu sa Zakonom;
4. Podnosi prijavu za PDV... (do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec..)
5. Dostavlja svom knjigovodstve neophodne podatke za pravilno i pravovremeno obračunavanje i plaćanje PDV...

REPUBLICA CRNA GORA
Poreska uprava

Obrazac PR PDV-1

Prijava za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost

Vista obrazac: (ispisite "X" u odgovarajuće polje)

Porezni obveznik
 Pretežnik registracija
 Porezna registracija

1. Poreski identifikacioni broj (PIB): _____

2. Naziv poreskog obveznika: _____

3. Adresa: _____ Br. _____ Optinal: _____ Telefon: _____

4. Postone aktivnosti:

Prodajnica Veleprodaja Maloprodaja Usluge Uvoz/izvoz

5. Ovlašćeno lice koje zastupa poreskog obveznika kod poreskog organa:
PIB: _____ Prezime i Ime: _____

6. Podaci o oporezivom prometu:

- ostvaren za poslednjih 12 mjeseci: _____
- ostvaren za narednih 12 mjeseci: _____

* Svi gore navedeni periodi se odnijaju u odnosu na dan pothodnja ove prijave.

7. Razlozi za prestanak registracije:

Oporeziv porezni u mjeri od 18.000 € Uključujući i dr.
 Prestanak obavljanja oporezivih transakcija za PDV Prestanak preduzetničke dejavnosti
Sadašnji registracioni broj za PDV: _____ Datum izdavanja: _____

8. Razlozi za ponovnu registraciju:

Predhodni registracioni broj za PDV: _____
Ispunjujem pod punom materijalom i krivoćnom odgovornosću da su navedeni podaci tačni.

Datum: _____ M.P.: _____ Pošte otiskovanog lica

Popunjava poreski organ

Broj dokumenta: _____ Datum prijave: _____ / _____ / _____ Datum otvrdbe: _____ / _____ / _____
Prezime i ime ovlašćenog službenika: _____ Pošta: _____

RAČUN

Naziv/ime: _____ Izdavaoca: _____ Mjesto: _____
Sjedište: _____ Datum: _____ Red.br.: _____
PIB: _____ PDV broj: _____ Naziv primaoca: _____
Sjedište: _____ PIB: _____ Mesto: _____
PDV broj: _____ Naziv primaoca: _____
Način plaćanja: _____

RE DB R.	PROIZVOD/ USLUGA	CIJENA PO JED.	VRIJEDNOS T BEZ PDV	PDV	VRIJEDN. SA PDV

Fakturisao, _____ Izdao, _____ Direktor, _____

PORESKA OSNOVICA I STOPA...

PORESKA OSNOVICA...

- je sve što predstavlja plaćanje (*u novcu, u stvarima ili uslugama*) koje je poreski obveznik primio ili treba da primi od kupca, naručioca ili trećeg lica za izvršeni promet proizvoda (usluga)...
- Obuhvata:
 - *Iznos plaćanja;*
 - *Akcize;*
 - *Carine;*
 - *Dr.uvozne dažbine..*
 - *Ostali troškovi*

PORESKA STOPA...

- **19% -opšta poreska stopa;**
- **7%-snižena poreska stopa;**
 - Promet proizvoda ili usluga i uvoz dobara koji su od značaja za životni standard:
 - Osnovne životne namjernice;
 - Ljekovi, udžbenici;
 - Usluge smještaja u hotelima;
 - Autorska prava...
- **0%-nulta poreska stopa**
 - Izvozne transakcije;
 - Posebne isporuke dobara ili usluga (diplomska, konzularna predstavništva...)

PRERAČUNATA PORESKA STOPA... PORESKI PERIOD

PRERAČUNATA PORESKA STOPA...

- PDV koji je sadržan u maloprodajnoj cijeni... PRERAČUNATA STOPA PDV-a
 - 19% PDV-preračunata stopa:

$$\frac{\text{propisana stopa PDV} \times 100}{100 + \text{propisana stopa PDV}} = \frac{19 \times 100}{19 + 100} = \frac{1900}{119} = 15,97\%$$
 - 7% PDV, preračunata stopa:

$$\frac{\text{propisana stopa PDV} \times 100}{100 + \text{propisana stopa PDV}} = \frac{7 \times 100}{7 + 100} = \frac{700}{107} = 6,54\%$$

PORESKI PERIOD...

- Vremenski period u kome poreski obveznik ima obavezu da plati porez...
- Do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec...
- Podnosi poresku prijavu uz prateću dokumentaciju Poreskoj upravi...

PRIMJER

Obrasci PR PDV-2

CRNA GORA Poreška uprava		MESESNA PRIJAVA ZA OBRAĆANJE POREZA NA ODGOĐAKU VIŠEZDROSTI	
1. Prezime i Ime Majstor [redacted] Godina [2008] Imjeno, mjesto, prijava	2. [redacted]	3. Naziv (prezime lica), prezime i ime (fotika lice) [redacted]	4. Sifra deponenti [redacted]
5. Adresa Ulica [redacted] Broj b.b. Grad [BAR]	6. Oznak. kuc. PB [redacted]	7. Telefon [343-785]	
8. Prezime i Ime [redacted]	9. Telefon [32-748]	10. Ustan. imenik je deponanta [redacted]	11. Pov. registracioni broj [redacted]
12. REZ TRANSAKCIJA TOKOM PORESKOG PERIODA			
13. OPORZIŽNI PROMET I ISPORUKI / PO STOP OD 17%	9.934,50	14. OPORZIŽNI PROMET I ISPORUKI / PO STOP OD 7 %	23.140,50
15. OPORZIŽNI PROMET I ISPORUKI / PO STOP OD 0 %	—	16. OSLOBOĐENI PROMET - ISPORUKI	3.885,00
IZLAZNI PDV NA ISPORUKU PROIZVODA I USLUGA		IZLAZNI PDV	ULAZNI PDV
17. PDV NA DOMAĆI PROMET PROIZVODA I USLUGA PO STOP OD 17%	9.143,48	[redacted]	
18. PDV NA DOMAĆI PROMET PROIZVODA I USLUGA PO STOP OD 7%	9.566,48	[redacted]	
ULAZNI PDV (PRETPOZNE) PRI KARAVICI PROIZVODA I USLUGA			
19. ULAZNI PDV NA DOMAĆI PROMET PROIZVODA I USLUGA	1.692,59	[redacted]	
20. PDV NA UGOVOR NA UVOD	1.971,20	[redacted]	
21. PDV NA UGOVOR INOSTRANEH LICA	—	[redacted]	
22. PRIMJALNA NADODAJNA PO STOP OD 8%	—	[redacted]	
OBRAĆANJE OBAVEZE / KREDIT			
23. GRUPA ULAZNI PDV NA ISPORUKU (Imos 0 kolona 14 + 15 + 18)	2.959,96	[redacted]	
24. GRUPA ULAZNI PDV - PRETOPREZI (14 + 17 + 18 + 19)	3.563,73	[redacted]	
25. ULAZNI PDV BEZ PRAVA NA OBISKAT	69,40	[redacted]	
26. ULAZNI PDV SA PRAVOM NA OBISKAT (21+22)	3.494,33	[redacted]	
27. DISPOZICIJI PDV ZA UPLATU (20+23)	—	[redacted]	
28. PDV KREDIT (23-20)	534,43	[redacted]	
29. ZAHTEVANA PONOVKA/PDV KREDITA SA REDNOG BROJA 25 ZAHTEVANA PONOVKA/PDV KREDITA SA NEREDNOG BROJA 26	DA	[redacted]	NE
Opisani poslovni razlozi za potrebu ponovke/ponovnog preuzimanja da se ne raspolaže potrebnoj informacijom.			
Datum podnošenja prijevoda [15.02.2008.]			
Popunjava poreški organ		[redacted]	
Broj dokumenta [redacted]	Datum prijave [redacted]	Datum izdaje [redacted]	
Prezime i mjesto izdavanja skrivnika : [redacted]			
Potpis ostvarenog lica			

Crna Gora
Poreška uprava
Područna jedinica Bar

Potvrda o podnošenju poreške prijeve

PORESKI OBVEZNIK

PIB i šifra DIP 1711854-829

Naziv [redacted]

Adresa BAR 85355 SUTOMORE RATAČ 8B

Prijavac: BR-206-438 PDV

za period: 01/2008

Ime prijavljenog poreškog kredita: 534,43

Zahvat za ponovu PDV kredita: NE

Datum podnošenja prijeve

M.P.

Službenik Poreške uprave
Ajmane Omerović
[redacted]



KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE PDV-A


PDV U ULAZNIM FAKTURAMA (AKONTACIONI PDV)

OSOBINE!

- Obračunava se na NV kupljenih dobara ili usluga
- ❖ **Prethodni (akontacioni) porez** - iznos PDV-a obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji poreski obaveznik može da odbije od poreza koji duguje...
- ❖ Napomena: PDV u ulaznim fakturama je račun **AKTIVE**

27-PDV U ULAZNIM (PRIMLJENIM) FAKTURAMA

Grafički prikaz:



Knjigovodstveno obuhvatanje


- 1) zaduživanjem odgovarajućeg računa materijala, robe, osnovnog sredstva ili dr. za visinu NV (neto vrijednosti); zaduživanjem računa PDV u ulaznim fakturama za vrijednost obračunatog PDV (19% ili 7%), uz odobravanje računa dobavljači ili nekog drugog računa za visinu NV uvećanu za vrijednost obračunatog PDV-a (bruto iznos fakture, tj.neto + PDV).

PDV U ULAZNIM (PRIMLJENIM) FAKTURAMA -PRIMJER-

○ **Primjer:**

- 1. Po fakturi br. 1 nabavili smo materijala za 10.000 €. PDV po ulaznoj (primljenoj) fakturi se obračunava po stopi od 19%.


Grafički prikaz:



Knjiženje u dnevniku:

R.br.	Naziv konta i opis	Iznos	
		Duguje	Potraž.
1a)	Materijal PDV u primljenim fakturama Dobavljač - Po fakturi dobavljača br. 1	10.000 1.900	11.900

PRIMJER...



PDV u
ulaznim
fakturama!




OSOBINE!

47-PDV U IZLAZNIM FAKTURAMA

- ❖ Obračunava se prilikom prodaje proizvoda ili usluga;
- ❖ Račun pasive;
- ❖ Predstavlja obavezu...

Grafički prikaz:



Knjigovodstveno obuhvatanje

- 1) Zadužuje se račun kupci, potraživanja od zaposlenih za bruto iznos fakture (neto + PDV), a odobravaju računi npr. prihod za visinu neto vrijednosti fakture i račun PDV u izdatim fakturama za visinu obračunatog PDV

Primjer:


2. Preduzeće "Univerzal" prodalo je kupcima robe u vrijednosti od 16.000 €. PDV po izdatim fakturama se obračunava po stopi od 19%.

Neto + PDV

PDV U IZLAZNIM FAKTURAMA

-PRIMJER-

Grafički prikaz:



R.br.	Naziv konta i opis	Iznos	
		Duguje	Potraž.
2.	Kupci u zemlji Prihodi od prodaje robe PDV u izdatim fakturama - Po fakturi br. 185/05	19.040	16.000 3.040


ZAKLJUČNA KNJIŽENJA U VEZI SA PDV

- *Sučeljavanjem stanje PDV u primljenim i izdatim fakturama, moguće je da se javi jedna od navedenih situacija:*
 - a) *vrijednost PDV-a u izlaznim fakturama **veća** od vrijednosti PDV-a u ulaznim,*
 - b) *vrijednost PDV-a u izlaznim fakturama **manja** od vrijednosti PDV-a u ulaznim,*

A) -VRIJEDNOST PDV-A U IZLAZNIM FAKTURAMA **VEĆA OD VRIJEDNOSTI PDV-A U ULAZNIM-**

Napomena!
PDV u ulaznim fakturama ima dugovni promet koji je veći od potražnog, što znači da ima dugovni saldo koji se evidentira na potražnoj strani

Grafički prikaz:



Napomena!
PDV u izlaznim fakturama ima potražni promet koji je veći od dugovnog, što znači da ima potražni saldo koji se evidentira na dugovnoj strani


- ❖ **Zaključna knjiženja** u slučaju većeg iznosa obaveza za PDV se sprovode na taj način što se:
 - 1) *PDV u ulaznim fakturama imaju dugovno saldo koje se evidentira na potražnoj strani, tako da se odobrava račun-PDV u ulaznim fakturama, a zadužuje račun-PDV u primljenim fakturama i račun Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog poreza.*
 - 2) *Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog poreza se izmiruju sa tekućeg računa, što se knjigovodstveno obuhvata putem navedenih knjiženja:*

**A) -VRIJEDNOST PDV-A U IZLAZNIM FAKTURAMA VEĆA OD
VRIJEDNOSTI PDV-A U ULAZNIM-
-PRIMJER-**

Grafički prikaz:

Primjer:

2. Na osnovu
prethodnih
podataka!
(promjena 1. i 2)




R.br.	Naziv konta i opis	Iznos	
		Duguje	Potraž.
3.	PDV u izdatim fakturama PDV u primljenim fakturama Obaveze za PDV po osnovu razlike obračun. - Obračun PDV-a, 01.09.2008-30.09.2008.	3.040	1.900 1.140
3a	Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog Tekući račun - Izmirenje obaveze za PDV	1.140	1.140

ZAKLJUČNA KNJIŽENJA U VEZI PDV

**-VRIJEDNOST PDV-A U IZLAZNIM FAKTURAMA MANJA OD VRIJEDNOSTI PDV-A
U ULAZNIM-**

- NAPOMENA:** poreski obveznik stiče pravo na povraćaj poreza (poreski kredit):
- 1. može se izvršiti u roku od 60dana.;
- 2.iznos veći od 300€;
- 3.Uplata 45 dana od datuma podnošenja zahtjeva...

Grafički prikaz:



❖ Zaključna knjiženja se sprovode:

- teret računa PDV u izdatim fakturama i računa Pretplata za PDV, po osnovu razlike obračunatog, a uz odobrenje računa PDV u primljenim fakturama.
- Pretplata za PDV se isplaćuje sa Tekućeg računa.


ZAKLJUČNA KNJIŽENJA U VEZI PDV

- VRIJEDNOST PDV-A U IZLAZNIM FAKTURAMA **MANJA** OD VRIJEDNOSTI PDV-A
U ULAZNIM-

Grafički prikaz:

o **Primjer:**

- Prepostavka:
PDV u ulaznim fakturama 4.400€; PDV u izlaznim fakturama 3.400€*



R.br.	Naziv konta i opis	Iznos	
		Duguje	Potraž.
4.	PDV u izdatim fakturama Preplata za PDV po osn. razlike obračunatog PDV u primljenim fakturama - obračun PDV-a-	3.400 1.000	4.400
4a.	Tekući račun Preplata za PDV po osn. razl. obračunatog - povraćaj PDV-a-	1.000	1.000

ZAKLJUČAK!

- porez koji se obračunava i plaća u svim fazama proizvodno-prometnog ciklusa, na način da se u svakoj fazi oporezuje samo iznos DODATE vrijednosti, koja se ostvari u toj fazi proizvodno-prometnog ciklusa!**

U našem primjeru,

- 1) NV materijala je 10.000 (neto vrijednost), PDV=1.900, a bruto fakturna vrijednost=11.900;
- 2) Prodajna vrijednost=16.000; PDV=3.040; a bruto vrijednost=19.040

Koliko u našem primjeru iznosi dodata vrijednost??

$$16.000 \text{ (PV)} - 10.000 \text{ (NV)} = 6.000$$

Da li imamo obavezu plaćanja poreza ili imamo mogućnost na poreski kredit?

1. PDV u izlaznim fakturama	3.040
2. PDV u ulaznim fakturama	1.900
Obaveza za PDV (1-2)	1.140

$$6.000 * 19\% = 1.140\text{€}$$


POJAŠNJENJE „DODATE VRIJEDNOSTI“

FAZE	SUBJEKT PROMETA	NABAVKA	DODATA VRIJEDNOST	PRODAJNA VRIJEDNOST BEZ PDV-a	ULAZNI PDV	IZLAZNI PDV	PDV NA DODATU VRIJEDNOST	IZNOS PDV-a ZA UPлатУ
1	2	3	4	5 (3 + 4)	6 (3*19%)	7 (5*19%)	8 (4*19%)	9 (7-6)
I faza	Proizvodac		200	200	0	38	38	38
II faza	Preradivač	200	400	600	38	114	76	/114-38/ = 76
III faza	Trgovina na veliko	600	200	800	114	152	38	/152-114/ = 38
IV faza	Trgovina na malo	800	200	1.000	152	190	38	/190-152/ = 38
UKUPNO		1.600	1.000	2.600	304	494	190	494-304=190

1. Uloga inventara u sastavljanju bilansa;
2. Uloga bilansa i konta u otvaranju poslovnih knjiga;
3. Otvaranje poslovnih knjiga

OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA NOVOOSNOVANA I POSTOJEĆA PREDUZEĆA

GLOBALNA PROCEDURA U KNJIGOVODSTVU



ISKAZ O FINANISJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/INVENTAR

1. **BS**-finansijski instrument u kome je iskazana imovina preduzeća po obliku i izvorima na određeni dan!

-**Inventar**-knjigovodstveni instrument koji se sastoji u detaljnem opisu imovine na određeni dan!

-priček imovine sa kojom novoosnovano preduzeće počinje da radi!

- omogućava utvrđivanje nedokumentovanih ekonomskih promjena;
- omogućava kontrolu rada lica kojima je povjereno rukovanje pojedinim djelovima imovine preduzeća!

bilans stanja/inventar

RAZLIKE

obim i način prezentacije informacija o imovini!


način dobijanja!

SLIČNOST

sadržina je ista!

OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA

01.01.2008



○ Pitanja???